

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	<b>0'05</b>	cèn. <sup>o</sup> pta.
A domicili. Es trimestre.....	<b>0'65</b>	"
Un any.....	<b>2'60</b>	"
Per dotzenes.....	<b>0'45</b>	"
Núm. <sup>o</sup> atrassats des 2. <sup>o</sup> tom.....	<b>0'06</b>	"
Id. id. des 1. <sup>o</sup> tom.....	<b>0'07</b>	"

**SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA  
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.**

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca.....	<b>0'85</b>	(3 mesos....)
..... 1 any.....	<b>3'25</b>	
Dins Espanya.....	<b>1'00</b>	(3 mesos....)
..... 1 any.....	<b>3'50</b>	
A Ultramar y s'Estrange.....	<b>1'00</b>	(3 mesos....)
..... 1 any.....	<b>5'50</b>	

## UN LLADRE FÍ.

(ACABAMENT.)

Mentre es criat era à triá sa segona añella, l'amo reya que no podia mes, y deya à n' En Llorèns:

—¡Vaja! Que no m' pensava que fosses tan lladre.

—¡Ga, l'amo! si axó es pa y mèl.

Vos encara no heu vist lo bò. Fins que li hauré robada sa qu'ava tria.....

—¿Qu' has dit? Jo no heu permetré.

—Pero, l'amo. Feysme el favó de deixarmé fí.

—De cap manera, Llorèns.

—Pero, vos heu vist que no li he fet cap mica de mal, ni se n'es temut.

—Ja s'en temerà ara, qu'estarà recelós.

—¡Qu'ha de teme! Manco que s'altre vegada.

—¡Tu, que serás el dimoni!

—Jo no m' hi arrambaré de mil passes enfora.

—¿Vols dí qu' esperaries també à que deixas s'añella?

—Ara més que may, perqu'está avisat.

—¿Y tu que creus que la deix?

—¡No l'ha de deixá! Y depressa.

—Que.vols que t'diga. No heu crech.

—Donaume lleccència per tornarley à robá, y heu creureu.

—Ara vuy veure qu'ets capás à fé. Ja la tens.

En Llorèns corregué altre vegada à apareyarsè. Aquest pich solament s'en dugué un trosset de llandera, y aná à amagarsè derrera els arbres qu'hey havia prop d'es camí.

Poch temps després veu vení es criat pe sa carretera, cap baix y cèrregat amb sa segona añella; y quant va esser al mateix punt ahont havia cohida sa segona sabata, comensà à ferlí es xòt y à belà de sa manera mes natural que sabia.

Es criat sentí belà, y se cregué qu'era s'añella perduda; y, que fa: sense deixá sa que duya sortí des camí y s'en aná cap allá ahont sentia es bò, per entre mates y esparragueres. En Llorèns,

belant de sa manera mes desesperada que sabia y podía, y fugint al mateix temps des criat, el menava allá ahont volia, li feya tresca tota casta de males petjes, y quant el va tení mes verimey qu'una grana, el fé passá per devant una cova de trèure grava qu'hey havia darrera un redòl de pins.

Es criat, que ja estava tou del tot, pensá en si mateix:

—¡Vaja un punt bò per amagá s'añella! Ni fet apòsta. Ara veurás tú si jo t'hauré depressa, quant podré corre desembarassat des feix que duch.

Deixá s'añella amagada dins sa coveta y se posá à corre cap allá ahont sentia belà En Llorèns. Aquest el fé acudí à una pleta gran qu'hey havia un poch enfora y hagué acabat de belà.

Es criat afusat per dins sa pleta, tresca qui tresca, ròda qui ròda, perdé s'ase y ses magranes cercant s'añella primera, y quant hagué també perdut del tot s'esperansa de trobarla s'en torná à sa coveta de sa grava.

Figurauvós ara quin seria es seu esglay quant no hey trobá sa segona añella, y sòls va veure en tèrra un trosset de llandera que cregué que scria sa que fermava ses cames de s'animal. Tal fonch el seu enuitx, que jurava, flastomava y tayava claus, pegantse tochs p' es cap com un desesperat que pèrd es señy ó qu'es cervell li torna aygo.

En Llorèns feya tres hores ja qu'era à sa possessió quant es criat hey torná mes encés qu'una faya y amb sa cara com un lleu.

L' amo, encara qu'enterat p'En Llorèns de tot lo succebit, estava un poch impacient demunt es llindá d'es portal forá; y quant el va veure vení dissimulá es cas lo milló que pogué y li va dí:

—¿Quin señal que tornes?

—Ja heu veys, l'amo. Vos no heu pensareu may.....

—Li ha agrat à n'es seño s'añella que te n'has menada y ara'n deu volé un altre.

—No m'en parleu... M'es tornada fogí... Va-t'aquí sa llandera amb qu'es-tava fermada..... Cent duros hauria portat de missions que no era capás de

desfè els tres nuhus que tenía sa correta..... ¿No l'hauria vista que tornás à sa guarda?

—Contém. ¿Y com es estat axó?

—Es estat que jo, per agafà sa primera qu'he perduda, he deixat sa segona amagada dins una cova; y amagada, quant hey he tornat no hey es estada.

—Si tú no l'havías de deixá may, d'escalivat.

—Teniu rabó. Deu mos guard d'un «ja està fet». Creguent señarmè m'he trét els uys.

—¿Y ara que pensas fé?

—Si vos me fesseu el favó de deixarmén triá un altre; y jo ja vos pagaré ses dues primeres axí com podré.

—Tria totes ses que vulgues; pero ves alèrtə, no sia cosa que te torn fogí.

—Jo vos assegur qu'aquesta vegada, ó he de podè poch ó la tench d'arribá à Ciutat sense res de nou.

Quant es criat era à n'es sestadó, à triá sa tercera añella, l'amo reya com un orat y deya à n' En Llorèns:

—May m' haguera cregut que fosses tan fi.

—¿Voleu que l'hey torn robá? (preguntà En Llorèns.)

—No; no: Ja basta. Aquest homo comènsa à està falló y madú que no pòt pòs, y tú m'asseguraves que s'en havia de tornà à Ciutat mes content qu'un Pasco.

—Jo encara no he acabat. Ara m'toca desfè es mal qu'he fet.

—En quant à n'aquesta part desfè tot lo que pugues, pero sense sortí d'aquí dins, ni comprometre ningú.

—A n'axó vaitx, l'amo'n Bartomeu.

Quant es criat sortia del sestador amb sa tercera añella triada, En Llorèns s'hi arrambá y li digué:

—Meèm aquesta añella si està ben fermada.

—No crech qu'aquesta vegada m'escap, (digué es criat.)

—Pero sant homo; vos feys els nuhus corredors. Y depressa que vos tornaría fogí. Deixaume fí que jo la vos fermaré axí com se deu. Vos ja deveu està cansat y mòrt.

—Ja's de rahó!...

—Y es señó deu está per vos.

—Ja's cèrt y segú!

—Creysmè que m' heu arribat á fè llàstima amb tant de corre y amb tant de temps que fa que sou per aquí.

—Y qu'hem de fè mes que prendre ses coses amb paciència per guañá el Cèl!

—Teniu moltíssima de rahó. Ja es coneix que vos sou un homò que no anau de fatalleries. Vaja. Ara teniu s'añella ben fermada y podeu està segú que no tornarà á fugi.

—Tantes gracies, germá.

—A Deu sian dades. Jo no desitx mes qu'ocasions de servirvos... Digau... Aquí, entre noltros.... ¿Ja estau aclari amb l'amo?

—Y ben aclari; li dech dues añelles.

—Pero axó es molt cruèl. D'aquí al vespre pòden essè tornades. Y si al cas no tornan, no mancarán veynals que les conejan per sa seña d'aumànguera que tenen demunt s'esquena y les menarán demà.

—¿Y si no les menan?

—Vos, deixaume fè à mí. No 'n passee cap mica d'ansia de ses añelles. Jo manetjaré aquest tinglado amb l'amo.... ¿Heu sentiu, l'amo'n Bartomeu? A vos no vos vé à una ni à dues añelles. Si no les voleu perdoná à n'aquest homo, descontaulesmè de sa saldana que jo no tenc cor per consentí qu'un jove tan de bé s'en torn à Ciutat amb cap casta de deute.

—Si les vòls pagá, cas que no tornan, s'en pòt anà ben llibert del tot y ben tranquil.

—Lo dit, dit.... ¡Germá! Tornauvos-nè descansat sobre es pago de ses añelles, y contau qu'auí teniu un amich.

—El vòstron procebi m'ho demostra. Viscau molts aïns y contau que jo viurer sempre agrahit à sa vostra finesa y que me trobareu sempre dispòst à servirvós per quant se vos ofereisca de Ciutat.

—Gracies. Estiguau tranquil y veniu qualche diumenge decapvespre qu'hem de beure plegats mes de dues copetes de resolis.

—No faltaré. Bé heu diuen. No hey ha desgracia que no hey haja ventura.

Partí es criat amb sa tercera añella tot content d'havè trobat un homo tant de bé, que portantse com un vertadé amich el treya de compromís.

Encara no era cent passes enfora, quant l'amo girantsè à n'En Llorèns li digué:

—No'm creya que fosses tan pessa. Serà precís s'estarle ben alèrta. Poquès d'aquestes y bé en Deu. Ja has conseguit lo que volles; pero te dich, Llorèns, qu'una y oli. No hey ha dupte qu'ets un lladre fi, pero encara en trobaria molts dins Mallorca que'n pretenen manco, y son cent millous de vegades més lladres y més fins que tú.

PEP D'AUBEÑA.

## ESCIENES DE CARRÉ.

Venga ab mi qui vulga veure una feste de carré; passetjamóns una estona veurem de que vá la gent.

Aquestes dues convèrsan de que les heuan, meèm:  
—Treu ses cadires defora Catalina, y'seut' hi prest que no estigan totes soles ses veynades de can Bell. Mira que hi van enlestides; pero tu encara hi vás més, y si te veuen els joves te mirarán ben re-bé. Fieta, tu m'ets naboda y encara qu'em sàpia greu es dirthó, com tu n'hi ha poques. tant ben fetes, tant presents; de segú que farás retxa anit dins aquest carré. Per tú son totes ses joyes que tench guardades fà temps y t'assegur que me costan plegades molts de doblés; totes, totes serán teues el dia qu'em moriré.  
—Ay, tia... molts de gracies... ¡oh, Señó! si qualqu' vés que hi ha devall es terròsos de tots aquells cumpliments.

Caminèm un altre mica escoltant dos estornells.

Mira aquella tant petita; pareix qu'encara dú draps; vaja una atleta més lletja; quina cara de cavall.  
—Tira, no sias xarrayna parlèm de sa d'allà baix, pero... mira't aquesta altre quin vestit que dú tant blanch.  
—Y na Franciseca d'En Pere? t'en recordes, que ballá amb aquell de sa Vileta à sa festa des Mercat.  
—Vaja uns dos, aquells que xarran més qu'un missè mort de fàm; mira qu'en fàn de manades pareixen dos abeurats.  
—Y aquelles altres que corren per amunt y per avall... ¡ah fletes! si se vessen no fariau lo que fàn.  
—Mira aquells veys ¡quins dos tipos! j'ves per sa festa que hi fan! mes valdria s'en anassen ben dejornet à colgá.

Aquests que tant y tan xarran. dich are jo, ¡si que ho val! tot lo que veuen critican y ells mereixan criticá. Si dos riuén, perque riuén; si ploran... ¡qu'han de plorá! si sèuen... perque han de sèure! si estan drets... perque hi estan.

Y axó son ses grosses festes que dins Ciutat ara's fán;

amb quatre fanals encesos y un espantós cadafal que mereix posá en vaseta per lo bé qu'està pintat. Y axó son ses gròses festes hont tothom, tothom que hi vā només sá xarrá p'es colsons murmurant y criticant.

¡Vaja unes festes hermoses! ¡quins hermosos cadafals! ¡quina música tan bona! (si nos fùs tant celestial) ¡quins carrés plens de cadires y plens de murga y fanals. ¡Quines banderes tant noves! ¡Que de fanalets penjants!

Jò dich qu'els altres critisan, y jo que escrich criticant lo que mereix una critica de critichs més afamats.

MESTRE ESCRIVIU.

## CONTAGI.

CONVERSES AGAFADES AL VOL.

—¿Que se sap en clà?

—Sabèm qu'un metge francés, que sap molt, que no pòt engañarse ni engañarmos, digué que no hey havia perill de res: qu'aquell contagi que va neixe à Toló era cosa d'allà mateix, que no mes era nòstro.

—Nòstro, ó vòstro; séu, ó d'altri; ¡ja ballan! y ¡Deu vulga que no ballèm tots!

—Un altre metge també francés, y tan bò com aquell, ha dit, que no era res de nòstro, sinó de bona casta, y que farà reseta per tot.

—¡Que paupes! veés si hey estam ben posats: dos metges bons, y un diu just à s'enrevés de s'altre. ¡Vaja! no pareix sinó qu'anam entre missès, que com un diu negre s'altre diu blanch.

—Pero, bòno; jo no heu entenç: axò pareix jochs de nins: tothom à la una diu, «que val més sa que guarda que sa que cura.»

—Per aquí, per aquí l'enfilan!

—Comensám per guardarmós, y tothom diu «molt ben fet.» *Y yo seré el angel tutelar de la salud pública*, diu es Govèrn... y ben fet.

—Y tothom content... y ben fet.

—Y surtau soldats à gordá... y ben fet.

—Y demanan doblés, y tothom dona lo que pòt y lo que té... y ben contents.

—Y al cap de poch temps, se fà un giro, y tot son inconvenients, y com qui trèu el Sant cristo gròs trèuen una lley... y si diu, y si no diu... si se pot, si no se pòt... s'arma un rum-rum de mil dimonis...

—Ara diuen que sa lley no premet axò.

—¿Y d'el més passat à èra qu' han feta una lley nòva?

—Ja hauria convengut, al manco un afegitó, pero com van d'altres feynes, y diuen qu' aqueixa lley la feran uns bons *cap-padres*, y está molt ben feta, y fà devés vint anys que govèrna; sa lley antes que tot.

—*Salus populi*, antes que sa lley, y demunt sa lley.

—Noltros heu creym axí, pero els qui heu entenen, y sobre tot, els qui govèrnhan diuen que no se pòt faltá à sa lley.

—Alèrta à no *copetjarlè*, ni ferlí cap breveròl.

—«Val mes sa que guarda, que sa que cura:» y d'aquí no'm trèuen.

—Tothom diu lo mateix, quant tendrèm es cap romput, mos posarèm cervellera.

—Quant fonch mort, cridaren *Credo!*

—«Antes, antes, va dí En Cañòt.»

—Ja me'n gordarás un òu per casta d'una lley que no sá diferència des módo de gordá terres y ciutats des continent, à lo que s'ha de fé per gordá una illa, tan bona de gordá.

—Ells heu entenen! va dí en Moll.

—¡¡No heu han d'entendre!! en tractarsé de Mallorca, heu saben p'es cap d'es dits.

—Axí es, qu'un Ministre pegá una espolsada à un Governadò perque no li havia donat prest noticies d'unes eleccions de Menorca, ne *Blava* anava inflada de duro feya dies, y à les hores no hey havia telègrafos, ni vapors, y li va dí: «qu'en coses de tant d'interés p'es Govèrn, s'havían de rebentà cavalls.» Y una altre mes fresca: quant se parlava de fé es presidi à Cabreira, vengué un senyo molt *intés*, y com qui va à fé volta, el mateix decapvespre volia aná à veure com se trobaven els edificis, perque volfan comensá per enviarhi quatre ó cinchcents presidaris...

—Gròsses y bònes...

—Saps qu'es tot axò... no tocá Mallorca.

—Ó tocarlè fòrt.

—¿Y no seria mes curt, que no fessen tant còm volen fé, y mos deixassen fé.

—Y mes bò de fé que lo fan.

—Jo estich que no tendrèm es *còlera*.

—Per hont heu trèus.

—Perque ell té males pusses, y vejent que d'una tragèdi s'en volía fé com una comèdi-bufa, heu pendrà de picat, y per pò que no s'en rigan d'ell y tot, es capas à girá en redò.

—Tot axò saps que son, «vuyts y nudós y cartes que no lligan.»

—Diuen que bastan tres dias fet un bon espurgo, y ventileo, y darlí perfums.

—Desenganét, lo práctich y lo bò, lo provat y lo segú, es lo que s'ha fet sem-

pre à tot allá ahont no l'han tengut: es bon espurgo es arruix; es milló ventileo es que fan siulá ses unses de plom; y es segús perfums es de pòlvora... y lo demés, son violes.

—Els señòs Senadors y Diputats de segú farán present à n'es Govèrn, que sa situació topogràfica especial de s'illa, el sentiment unit y compacte qu'ens anima....

—¡Ah! si, ja es cèrt; are la gent heu espera. Es d'esperá qu'axí heu fassan.

—Y llavò diuen si xèrran... anau à aturá la gent, quant tots tenen sa ròba à s'estenedó, y tothom hey té sa pell...

—Y tots pobres y richs han tirat dins sa bassina...

—Quant no hey ha tú, ni vòsa-merce, fa mala sauch, molt mala sanch, que li dugan una recepta forastera de fora Mallorca, per dirmos com y de quina manera iòs hem de curá es nostro mal de ventra.

—Mira que mos hi fan ben ruchs; heu sabèm, y bé lo qu'hem de fé.

—Jo't gòs de missions, es való des papé y tinta, y suhó emprada per fé aqueixa Lley de sanitat, que sense ella, en seríam ben lliberts d'aquest y d'altres contagis.

—Ja's de rahó! ¡passa-fora ca pelut!

—Que m'entens!

—Lo cèrt es, qu'aquí ningú vol aqueixa Lley.

—Es comérs es es primé que no le vol, perque sa bossa paga: y com saben trure contes, sab que ningú compra rès, y li surt milló pèdre amb paciència un dèu ó un quinze per cent, que si venia, pèdre cent y quinze. ¡Y sa muda-bòna!

—Es dí: vení ño, vendrá si el duan.

—Prosupuesto: tropessant, tropessant, aprenen à camina.

—Ses coses, ben enteses; quant feren sa Lley aqueixa, sa ciència creya, que es *còlera* era admosfèrich: y la feren à la móda de lo que creyan: are mes que sa ciència, sa pràctica ha afinat que llavò sa ciència anava un poc' à les fosques, y per no quedá del tot malament ha averiguat que son uns *microbios*.

—¿Y axò qu'es?

—Axò es un nòm per majó claretat compòst de dues paraules gregues, *micro* que vol dí menut, y *bios* que vol dí ÀTOMO... vaja una cosa casi rès de petit: dins sa lletra mes menuda d'aqueixa mateixa Lley, per ventura n'hi caben un grapat de cents ó de mils de *microbios*.

—Ydó! preniu axò per riure, y no aneu alèrta. ¿Y dins una butxaca d'un passatge quants n'hi cabrían?

—¡A sachis!

UN DÚ D'OREYA.

### À LA NOSTRA INCLITA PAISANA

### LA BEATA CATALINA TOMAS.

Dins el vall de Valldemosa  
Neixquereu qual rica flòr,  
Y à Deu enamorá el còr  
Vòstre virtut pertentosa.

Apenas cincs anys contavau  
Y ja estimava tant Deu  
Que presa del amor seu  
Los séus vius dolors plorava.

Quant feyau de pastoreta  
Pasturant el bestiar,  
A Deu sabiau trobar  
En la més humil floreta.

De Deu, d'els angles y Sants  
Sovint foreu visitada,  
Y per ells sempre enseñada  
Per segú els divinos plans.

El esperit infernal  
Vos mogué tan crèuèl guerra,  
Qu'à la dreta y à l'esquerra  
Vos procurava fer mal.

Però virtuosa y constant;  
Y en Deu sempre confiada,  
Janay foreu engañada,  
Ni en mitx del mes gran espant.

¿Qui's capás podè contar:  
¡Oh hermosissim xerà!!  
Ses llames d'amor mes ff  
Amb qu'à Deu vareu amar?

Els èxtasis amorosos  
Se succehian sovint,  
Poguents los aaar llegint  
En vòstros ulls candorosos.

Rompíau en molts de plòs,  
Contemplant los vius dolors.  
Qu'els desditxats pecadors  
Causavan al vostro Espòs.

Finalment ja consumada  
No de mal, sinó d'amor,  
Vostro Espòs el Redentor  
En el Cèl vos doná entrada.

Allà si, qu'ara gosau  
Cantant aquell himne hermos  
Que sels un còr candorós  
Pòt cantá còm vos cantau.

Son tan grans els valiments  
Que gosau devant de Deu,  
Qu'eus ha dat el poder seu  
Demunt tots es elements.

Si Palma, hermosa ciutat,  
Guarda el vostro còs ditxòs,  
Bé podeu guardarla vos  
De tota calamitat.

Amb el poder que sens tassa,  
Vos doná el Tot-Poderós;  
Als mallorquins guardaulós,  
Del mal que los amenassa.

MESTRE GRINOS.

## XEREMIADES.

Hem rebut y vist el periòdich *Guia de Lluch* publicació qu'ha cayguda al dia d'avuy com l'anell al dit per causa de la projectada Peregrinació y Coronació Pontificia de la miraculosa Imatge de Nostra Senyora de Lluch, Patrona de Mallorca.

Donam les gracies à n'el seu ilustrat Directò y recomanam aquest periòdich à tots els nostros lectors.

\* \*

Responent à un reclam de la *Guia de Lluch* aquí van cansons relatives à dit Monastir.

«Atleta; vòls una mida  
de la Morena de Lluch?  
si la vòls; per tú la duch  
qu'el Prior l'ha benchida.

Alegre vaix pujà à Lluch  
à veure la gran diada.  
y molt triste en som tornada  
pe's añoransa qu'en duch.

\* \*

Mallorca está plena d'imatges de la Verge Maria y entre totes elles n'hi ha algunes que no sòls tenen edifici pròpi, sinos qu'además aquell edifici està situat demunt qualche puitx elevat perque d'enfora el pugan veure.

Ses imatges que tenen aquesta posició elevada y oratori pròpi, se semblan amb axò à sa de Lluch qu'està situada, no demunt un puitx aïslat, sinó demunt sa cordillera que crusa tota Mallorca. D'aquí vé el qu'els pagesos amb sa séua sensillès bajan dit sempre qu'aquelles imatges eran germanes de sa de Lluch, perque en mallorquí se paraula *germá* se usa com à sinònima de semblant. Axí es que deym usialment: «Aquesta ròba es germana d'aquesta altre.» «Aquesta casta de pedra es germana d'aquella altre,» etc. etc.

Ses imatges amb hermita pròpia y situades demunt puitx, son sèt; à sebrer:

Sa de Pollensa;  
Sa de la Victòria;  
Sa de Bon-Añy;  
Sa de la Consolació de Sant Juan;  
Sa de Sant Salvador de Felanitx;  
Sa de Gràcia;  
y sa de la Consolació de Santañy;  
y per axò aquestes imatges son germanes de sa de Lluch.

Aquells que creuen qu'els pagesos quant anomenan ses sèt germanes de la Mare de Deu de Lluch, vòlen suposar que la Verge Maria tengué sèt germanes, l'èrran de cap à pès.

\* \*

Ha arribat à ses nostres mans el setmanari *La Juventud Mercantil*, de Puerto-Rico, y no podem menos d'enviá una

cordial enhorabòna à n'els seus ilustrats redactors per lo bé que comènsan y p'el bon esperit que los anima. Que contin amb sa nostra amistat y cooperació. Desde aquest corrèu los enviarem es nostre setmanari, perque sàpian noves d'aquesta roqueta.

\* \*

Els protestants segueixen fent de ses séues p'els llogarets del Terme. Ara son à n'es Coll d'en Rabassa, però, cosa rara! allà ahont vant, totduna pensan en lo qu'abans no pensavan y es en fé una iglesia per dirhi missa. Axí succeix à s'Hort des Cá y à s'Hostal d'En Cañelles y axí succeix ara en dit Coll.

\* \*

Vist es mal resultat que donan ses provaturas de funcions de comèdi, sarsuela y ball, à n'es Teatro Circo, y que la gent no va d'oros, se diu, si se motetja, si se provarà de formar una gran companyia de títeres de cavall y à peu, gimnàstica, equilibrista y pantomímica, cans, monègas, onços, ases y alguns altres animals, y un axam de *Clowns* ó *Payasos*, en llengo foràster, ó *Bòvols* en mallorquí.

Axò de Bòvols es fruya de tot l'añy, y sempre n'hi sòl havé molts dispòsts à donà funció.

Nòltros creym que ben arretglat y ben duyt, pòt donà entreteniment, i deixà llepadures: lo que impàrta es tení bon acèrt amb so directò per arretglà ses funcions y dirigi ses pantomimes: lo qu'es diu un homot tot un hombre per sortí es mitx d'es ròtlo.

Aquí ses títeres sòl essè cosa que topa molt: casi tant com ses fèstes de carrié, que ja pòren fé y desfó, rès les mata.

Nòltros encara reym, recordant es paxxons de riure de la gent quant es Clowns *Cecil* tropassava y pegava de nás, y quant en *Toni Gris* acabava sempre ses séues mateixes gracis fent una riayassa diguent: «*Qu' el s'en dugan!*»

\* \*

Tant en nòm de ses personnes que sòlen sortí à passetjà els horabaixes per sa part de mar com des bañistes y dueños des baños, donam les gracies à n'el senyo Alcalde p'és bando publicat últimament, el qual prohibeix molts d'abusos que se cometían sovint, sovint.

\* \*

Recepta útil à n'els pagesos en la present estació.

Si tapau es blat amb una capeta ó sostre no molt gruxat d'alga marina, de modo que toch es grà, es blat se conservarà net de fraró, gramaneres, cuquets y tota aquesta falèra que l'mos sisca y tira à perdre. Provaunò enguañy que axò còsta poch y l'añy qui vé veureu es bon efècte que vos haurà produhit.

## PORROS-FUYES.

### SOLUCIONS À LO DES NÚMERO PASSAT.

**GEROGLIFICH.** — *Rey d'els astres es es sòl.*  
**SEMLANSES.** — 1. *En que té marges.*

2. *En que hay ha ròques.*  
3. *En qu'aguanta molts de marines.*

4. *En que casi tots saben nadá.*

**XARADA.** — *Car-a-gòl.*

**PREGUNTA.** — 1. *Perque necessita mes señy per governa una dòna que un reyne.*

2. *Es sòl.*

3. *Es silènci.*

**CAVILACIÓ.** — *Benaassar.*

**FUGA.** — *Vols que't diga sa rahó.*  
Per quins estils has de ciure,  
No has de plorá ni riure  
Ni està content ni falló.

**ENDEVINAYA.** — *Una moscardera.*

### GEROGLIFICH.

III X MI I III X TI  
ECSSEMÉ.

### SEMLANSES.

1. En que s'assebla una era à una bugaderia?
2. ¿Y una pessa de formatge à unes pòrtes?
3. ¿Y una garba à una ròda de carro?
4. ¿Y ses obras de La Seu à un carro quant garbetja?

MESTRE GRINOS.

### XARADA

*Sa primera es membre humà;*  
*Dos y tres son musicals;*  
*Dos y prima son locals*  
*Que sa pols s'hi sòl posá;*  
*Si es tot vòls endeviná*  
*Son sitis conventuals.*

MESTRE GRINOS.

### PREGUNTA.

¿Com pòt esser que de dos viatgers inglesos que caminaren cinch mesos seguits un s'esperàs ses botes y s'altre no?

### CAVILACIÓ.

#### ARRIBBA

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.  
ELL.

### FUGA DE VOCALS.

.nc.r. d. m.s . m.s  
q.. l. f.st.tj.s p.b.l.  
s.s .t.l.s d. l. v.l.  
t.n.n .n s.l.r. m.s

### ENDEVINAYA.

A veure qui m'endevinà:  
No som tambó y fas rendu  
Ni carretera y tench còstes  
Y no coneix gens es fòch.

(*Ses solucions dissapte qui vé si som vius.*)